بسم الله الرحمن الرحيم

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ދިވެހިރާއްޖެގެ އިسْلَامِ ސަރުކާރު
جامعة المالديف الإسلامية
ISLAMIC UNIVERSITY OF MALDIVES

ނަންބަރ: (IUL)170-SA/170/2024/87

ބުނެފައި

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހި ސިވިލްސާވިސް ބަދަލުން ބާއްވާ ފުރިހަމަ ކުރިން ހުރިހާ ބަދަލުތަކުން ބަދަލުވާ ބަދަލުތަކުން ބާކީ ތިބެންވާ ބަދަލުތަކުން ބަދަލުވާ ބަދަލުތަކުން ބާކީ ތިބެންވާ ބަދަލުތަކުން ،ބ.ބ.ބ.ބ.ބ.ބ.ب ،ب.ب.ب.ب.ب.ب.ب ،ب.ب.ب.ب.ب.ب.ب ،ب.ب.ب.ب.ب.ب

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކުންފުންގެ ބަންދުން ބާކީ ވަންދެން

ބަންދުން ބާކީ ވާ ދުވަހުން ފެށިގެން	ބަންދުން ބާކީ ވާ ދުވަހުން ނިންމާ ދުވަސް	ބަންދުން ބާކީ ވާ ދުވަސް	ބަންދުން ބާކީ ވާ ދުވަހުގެ ތާریխ	ބަންދުން ބާކީ ވާ ދުވަހުގެ ބަންދުން	ބަންދުން ބާކީ ވާ ދުވަހުން ކަން ކުރާ ބަންދުގެ ނަން	ބަންދުން ބާކީ ވާ ދުވަހުގެ ތफْصِيل	ބަންދުން ބާކީ ވާ ދުވަހުގެ ބަންދުގެ ބިން	ބަންދުން ބާކީ ވާ ދުވަހުގެ ބަންދުގެ ބިން ބަދަލުކުރުން
ކުރިން 2 (ދެން ބަދަލުކުރުން): 37,705/- ދުވަހުން	ދުވަހު	1 ބަންދު (2 ކުރިން ބަދަލުކުރެވެ)	20	ބަންދުގެ ބާ ބަންދުތައް، ބަންދު ބަދަލު ކުރުން	ބަންދުން ބާ ބަންދުތަކުން	ދ.ކ.ބ.ބ. ކަންބުން ދުވަހަކަށް 7 ދުވަސް ބަދަލުކުރުން ބާ ބަންދުތަކުން ފެށިގެން، ދ.ބ.ބ. 25 ބަންދުތަކުން، ދ.ک.ބ.ބ. ކަންބުން ދުވަހަކަށް 5 ގެ ކުރިން ބަންދުތަކުން ބާ ބަންދުތަކުން، ބަންދުތަކުގެ ބަންދު ދިވެގެންދެއެވެ. (ވީ ބަންދުން 3.5 ބަންދު ދުވަހުގެ ބަންދު ދިވެދާނެ ދުވަހުން 5 ގެ ކުރިން ބަންދުތަކުން ބާ ބަންދުތަކުން ބަދަލުކުރެވިގެ ބަންދު ދިވެދާނެއެވެ) ބަދަލު، ދ.ک.ބ.ބ. ކަންބُنگ ڤُيِرِ-ڊُسْعَةِ ކުރުން ڤُيِرِ-ڊُسْعَةِ ڤُيِرْدَةُ ڤُيِرِرَدَتْتُوَرِ ދ.ބ.ڎ.ބ. ބ.ڎ.ب.ب. ބ.ڎ.ب.ب. ڤُيِرِ-ڊُسْعَةِ ڤُيِرْدَةُ ڤُيِرِرَدَتْتُوَرِ ھَبِڤُيِرِڤُتُش ڤُرَبَا ڤَرْشَرَوَش) ދ.ب.ب. 25 ب.ب.ب. ک.ک.ب.ب. ک.ک.ب.ب. ڤُيِرِ-ڊُسْعَةِ ڤُيِرْدَةُ ڤُيِرِرَدَتْتُوَرِ ھَبِڤُيِرِڤُتُش ڤُرَبَا ڤَرْشَرَوَش) ڤُيِرِ-ڊُسْعَةِ ڤُيِرْدَةُ ڤُيِرِرَدَتْتُوَرِ ھَبِڤُيِرِڤُتُش ڤُرَبَا ڤَرْشَرَوَش) ڤُيِرِ-ڊُسْعَةِ ڤُيِرْدَةُ ڤُيِرِرَدَتْتُوَرِ ھَبِڤُيِرِڤُتُش ڤُرَبَا ڤَرْشَرَوَش) ڤُيِرِ-ڊُسْعَةِ ڤُيِرْدَةُ ڤُيِرِرَدَتْتُوَرِ ھَبِڤُيِرِڤُتُش ڤُرَبَا ڤَرْشَرَوَش)	ڤُيِرِ-ڊُسْعَةِ ڤُيِرْدَةُ ڤُيِرِرَدَتْتُوَرِ	ڤُيِرِ-ڊُسْعَةِ ڤُيِرْدَةُ ڤُيِرِرَدَتْتُوَرِ	ڤُيِرِ-ڊُسْعَةِ ڤُيِرْدَةُ ڤُيِرِرَدَتْتُوَرِ	ڤُيِرِ-ڊُسْعَةِ ڤُيِرْدَةُ ڤُيِرِرَدَتْتُوَرِ
ک.ک.ب.ب. (ک.ک.ب.ب. ک.ک.ب.ب.): 32,770/- ڤُيِرِ-ڊُسْعَةِ ڤُيِرْدَةُ ڤُيِرِرَدَتْتُوَرِ ک.ک.ب.ب. (ک.ک.ب.ب. ک.ک.ب.ب.): 37,705/- ڤُيِرِ-ڊُسْعَةِ ڤُيِرْدَةُ ڤُيِرِرَدَتْتُوَرِ ک.ک.ب.ب. (ک.ک.ب.ب. ک.ک.ب.ب.): 36,205/- ڤُيِرِ-ڊُسْعَةِ ڤُيِرْدَةُ ڤُيِرِرَدَتْتُوَرِ	ڤُيِرِ-ڊُسْعَةِ ڤُيِرْدَةُ ڤُيِرِرَدَتْتُوَرِ	1 ڤُيِرِ-ڊُسْعَةِ (2 ڤُيِرِ-ڊُسْعَةِ)	20	ڤُيِرِ-ڊُسْعَةِ ڤُيِرْدَةُ ڤُيِرِرَدَتْتُوَرِ	ڤُيِرِ-ڊُسْعَةِ ڤُيِرْدَةُ ڤُيِرِرَدَتْتُوَرِ	ڤُيِرِ-ڊُسْعَةِ ڤُيِرْدَةُ ڤُيِرِرَدَتْتُوَرِ	ڤُيِرِ-ڊُسْعَةِ ڤُيِرْدَةُ ڤُيِرِرَدَتْتُوَرِ	ڤُيِرِ-ڊُسْعَةِ ڤُيِرْدَةُ ڤُيِرِرَدَتْتُوَرِ

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ ، ،ؤ ،ؤ ،ؤ

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ.ބ.ރ.ބ.ؤ ؤ.ؤ.ؤ.ؤ.ؤ ؤ.ؤ.ؤ.ؤ.ؤ ؤ.ؤ.ؤ.ؤ.ؤ	7 ؤ.ؤ.ؤ	ؤ.ؤ.ؤ.ؤ.

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ئومۇمىي 9,270/-	ئەرزان	(ئەڭ كۆپ 2) بىرىنچى 1	20	ئۇچۇر	ئەدەبىيات ۋە ساۋاتلىق	ئىسلام تارىخى ۋە مەدەنىيىتى	ئىسلام تەتقىقاتى ۋە ئىسلامشۇناسلىق ساھەسىدە ئىلىم ئېلىپ بېرىۋاتقان ئوقۇغۇچىلار ئۈچۈن

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކުންފުންގެ ބަންދުކުރުން ބިލިގެން ބަންދުކުރުން ހުށަހެޅުން ހަވާސްވާ

ކުންފުންގެ ނަންބަر/ ކުންފުންގެ ނަން	ބަންދުކުރާ ބަންދު	ބަންދުކުރާ ބަންދުގެ ބަންދުގެ ތަފْصِيل	ބަންދުގެ ތަފْصِيل	ބަންދުގެ ބަންދުގެ ބަންދُ	ބަންދُ ބަންދُ ކުރުން	ބަންދُ ބަންދُ ކُرُمُ	ބަންދُ ބَدَلُ	ބَންދُ ބَدَلُ ބَންދُ
ކُنْفُنْ ؛ ކُنْفُنْ ؛ ؛ ؛

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ.ބ.ރ.ބ.ން ކ.ބ.ރ.ބ.ން ؛ ؛ ؛

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ.ބ.ބ.ބ ކ.ބ.ބ.ބ.ބ ؋ ؋ ؋

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބަހުން ބަސްވާ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ބަންދުތަކުން ބަންދުކުރެވިފައިވާ ؛ ؛ ؛

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ.ބ.ރ.ބ.ؤ.ؤ.ؤ

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

؋ 2,580/-	؋ ٢٥٠٠ - ؋ ٢٥٠٠ ، ؋ ٢٥٠٠ - ؋ ٢٥٠٠	I ؋ ٢٥٠٠	20	؋ ٢٥٠٠	؋ ٢٥٠٠	؋ ٢٥٠٠

- 18 ؋ ٢٥٠٠ ؋ ٢٥٠٠ ؋ ٢٥٠٠

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކުންފުނި ބަންދުކުރުން

| ކުންފުނީ ނަންބަר | ބަންދުކުރ | ކުންފުނީ ތަފْصِيل | ބަންދުކުރ ކުންފުނީ ބަންދުކުރ | ބަންދުކުރ ބަންދުކުރ | ބަންދުކުރ ބަންދ | ބ.ބ.ބ.ން ؛ ؛ ؛

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City, 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

	؋ - ر. ڤ٬سَرَڤ - ڤوَهَدْحوَرَهْ سوچِ - ر. سَرَمِ‌وَرَمْ - هَدْهْ٬ سوچِ چِڤْ - ر. هْسرَڤْڤَرْ - ءمر. هِسَرَڤْ	؋ - ر. ڤ٬سَرَڤ - ڤوَهَدْحوَرَهْ سوچِ - ر. سَرَمِ‌وَرَمْ - هَدْهْ٬ سوچِ چِڤْ - ر. هْسرَڤْڤَرْ - ءمر. هِسَرَڤْ
4 هَرَبَرْ (8 سُوحِسْوَهَر)	2 هَرَبَرْ (4 سُوحِسْوَهَر)	59,345/- ڤُرُوِيَّر
30	30	
رَوِيْرْ	رَوِيْرْ	
ئاڤْرَبَرْ بَرْسُوِيْرْڤُءْسْ	ئاڤْرَبَرْ بَرْسُوِيْرْڤُءْسْ	
هِسرِيَّسُو	هِسرِيَّسُو	
• ذَمِي سُوَرَمِي (ڤِي.سُ.هِ. هُكُءْمُ / هُدْهُرُ) ءُ 2 ڤُدَمَرْ / سَوْرَسْ ڤَيْرَمِوَرَمْ هِسْ ڤُسْمُوءَرِمْ. سْرُوَمَي، • هُدْ.بِرْدِ.هُ رَجْدَدْدَسْ كَهْدُبَرْسْ هَدْ.بِرْدِ.هُ ءُ سُوچِ وِبْهْ ءُ سْرَمْ. • دْدْدَسْ 20 هُدْءُبَرْسْ كَوْمُوَرْسْ هَدْ.بِرْدِ.هُ ءُ سُوچِ وِبْهْ ءُ سْرَمْ. • دْدْدَسْ 20 هُدْءُبَرْسْ كَوْمُوَرْسْ هَدْ.بِرْدِ.هُ ءُ سُوچِ وِبْهْ ءُ سْرَمْ.	؋ - ر. ڤ٬سَرَڤْ - ڤوَهَدْحوَرَهْ سوچِ - ر. سَرَمِ‌وَرَمْ - هَدْهْ٬ سوچِ چِڤْ - ر. هْسرَڤْڤَرْ - ءمر. هِسَرَڤْ • ذَمِي سُوَرَمِي (ڤِي.سُ.هِ. هُكُءْمُ / هُدْهُرُ) ءُ 2 ڤُدَمَرْ / سَوْرَسْ ڤَيْرَمِوَرَمْ هِسْ ڤُسْمُوءَرِمْ. سْرُوَمَي، • هُدْ.بِرْدِ.هُ رَجْدَدْدَسْ كَهْدُبَرْسْ هَدْ.بِرْدِ.هُ ءُ سُوچِ وِبْهْ ءُ سْرَمْ. • دْدْدَسْ 20 هُدْءُبَرْسْ كَوْمُوَرْسْ هَدْ.بِرْدِ.هُ ءُ سُوچِ وِبْهْ ءُ سْرَمْ. • دْدْدَسْ 20 هُدْءُبَرْسْ كَوْمُوَرْسْ هَدْ.بِرْدِ.هُ ءُ سُوچِ وِبْهْ ءُ سْرَمْ.	ذَمِي سُوَرَمِي (ڤِي.سُ.هِ. هُكُءْمُ / هُدْهُرُ) ءُ 2 ڤُدَمَرْ / سَوْرَسْ ڤَيْرَمِوَرَمْ هِسْ ڤُسْمُوءَرِمْ. سْرُوَمَي، • هُدْ.بِرْدِ.هُ رَجْدَدْدَسْ كَهْدُبَرْسْ هَدْ.بِرْدِ.هُ ءُ سُوچِ وِبْهْ ءُ سْرَمْ. • دْدْدَسْ 20 هُدْءُبَرْسْ كَوْمُوَرْسْ هَدْ.بِرْدِ.هُ ءُ سُوچِ وِبْهْ ءُ سْرَمْ. • دْدْدَسْ 20 هُدْءُبَرْسْ كَوْمُوَرْسْ هَدْ.بِرْدِ.هُ ءُ سُوچِ وِبْهْ ءُ سْرَمْ.
ھَڤْھُوَرَمْ هَڤْوْ سْوَيَرِدَّ هُسْرْءُ ڤُ وِهْوْ هَڤْدَّبَرْسْ	هُسْوُسِوِهَڤْ ءِدْءُبِرْ هِسْ سْوَيَرِدَّ هُسْرْءُ ڤُ	
ڤُءْڤُرْ 7	ڤُءْڤُرْ 6	
ئاهْوِرِهْدَّ هَڤْوْ سْوَيَرِدَّ هُسْرْءُ ڤُ	ئاهْوِرِهْدَّ هَڤْوْ سْوَيَرِدَّ هُسْرْءُ ڤُ	

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ.ބ.ބ.ބ.ބ.ބ.ބ.ބ.ب.ب.ب

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކުންފުންގެ ބަންދު ބެލެހެއްޓުން

ބަންދުކުރާ ބަންދު / ބަންދުތައް	ބަންދު	ބަންދުކުރާ ތަން	ބަންދުކުރާ ތަން ބަދަލުކުރުން	ބަންދުކުރާ ބަންދުތަކުގެ ތަފْصِيل	ބަންދުކުރާ ބަންދުތަކުގެ ބަންދުކުރުން	ބަންދُ ބَدَلُ ދިން ދުވަސް	ބަންދُ ބَدَلُ ދِިން ؟	ބَންدُ ؟
ބަންދުކުރާ ؟ ؟ ؟

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ.ބ.ބ.ބ. ؛ ؛ ؛

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ.ބ.ބ.ބ.ބ.ؠ.ؠ.ؠ

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ذەمەرەتتە ئەو ۋەزىپەسىز	9 ئۇقۇم	ئۇستازلار ئەو چېمپىئونلۇق ئۇنۋانلىرى	• ئاۋۇ.بىۋ.ئا. ئەھۋۇنىگە ئۇقۇم 7 ئۇ ساھۋىۋىنىڭ ئۇنۋانلىرىغىلارنىڭ بېسىۋېتىلۋاتىدۇ. مۇۋەققەت، • ئالدىنقى 25 مەزگىل ئېرىۋېتىلگەندە، ئاۋۇ.بىۋ.ئا. ئەھۋۇنىگە ئۇقۇم 5 ئۇ ساھۋىۋىنىڭ ئۇنۋانلىرىغىلارنىڭ بېسىۋېتىلۋېتىلگەندە 7 مەزگىل قېلىۋېتىپ كېسەلنىڭ مەۋجۇدلۇغى ئۇنۋىنىڭ ئېنىقلىنىشى چېچىۋېتىلگە 3.5 مەزگىل قېلىۋېتىپ مەۋجۇدلۇغى ئېنىقلانماقتا). ھەر رەقىبلەرنە، ئاۋۇ.بىۋ.ئا. ئەھۋۇنىگە ۋېرىسىغا ۋېرىرەتتىلۋېتىلگەن ۋېرىرەتتىلۋېتىلۋېتىلگەن. (ۋېرىۋېتىلگەن ۋېرىرەتتىلۋېتىلۋېتىلگەن ھەر.ئا.ئاۋ ئېنىقلانغان ئۇنۋانلار ئۇنۋىنىڭ ئېنىقلىنىشى ئۈچۈن ۋېرىرەتتىلۋېتىلۋېتىلگەن ھەرىۋېرىۋېتىش ۋېرىنا قىلىنىۋېتىش) مۇۋەققەت، • ئالدىنقى 25 مەزگىل ئېرىۋېتىلگەندە، ئاۋۇ.بىۋ.ئا. ئەھۋۇنىگە ئۇقۇم 6 ئۇ ساھۋىۋىنىڭ ئۇنۋانلىرىغىلارنىڭ بېسىۋېتىلۋېتىلگەندە 6 مەزگىل قېلىۋېتىپ مەۋجۇدلۇغى ئېنىقلانماقتا 3 مەزگىل قېلىۋېتىپ مەۋجۇدلۇغى ئېنىقلانماقتا). ھەر رەقىبلەرنە، ئاۋۇ.بىۋ.ئا. ئەھۋۇنىگە ۋېرىسىغا ۋېرىرەتتىلۋېتىلگەن ۋېرىرەتتىلۋېتىلۋېتىلگەن. (ۋېرىۋېتىلگەن ۋېرىرەتتىلۋېتىلۋېتىلگەن ھەر.ئا.ئاۋ ئېنىقلانغان ئۇنۋانلار ئۇنۋىنىڭ ئېنىقلىنىشى ئۈچۈن ۋېرىرەتتىلۋېتىلۋېتىلگەن ھەرىۋېرىۋېتىش ۋېرىنا قىلىنىۋېتىش) ھەر خەۋىزىگە ئىشتىرىكچىلەر ۋېرىرەتتىلۋېتىلۋېتىلگەن، ر. چېسىۋېل ئاۋۇۋۇنۇ / ھەر.چې.سې.ئاۋ.ئا.ئۇ ئېسىۋېتىسىۋە چېڭگېرىس "سې" ۋۇسۇ مۇۋەققەت ئاھەرۋۇنۇ خەمىش بېسىۋېتىلۋېتىلۋېتىلگەن. مۇۋەققەت، س. ھەر.ۋې.ئاۋ.چې.ئاۋ ئەئۇۋ 6.0 مۇۋەققەت ئاھەرۋۇنۇ خەمىش ۋېرىۋېتىلۋېتىلگەن. مۇۋەققەت، س. ھەر.ئا.ئاۋ ئېنىقلانغان ئېسىۋېتىسىۋە ھەرئۇ ئېنىقلىنىشىش ۋۇسۇۋۇش مۇۋەققەت ئاۋۇشۇۋەرئۇ ئېنىقلىنىشىش ۋۇسۇۋۇلىۋېتىلگەن. • ئاۋۇشىرەرئۇسۇ ئەمىش بېسىۋېتىلۋېتىلگەن سەرقىرەتتە ئېسىۋېتىسىۋە ھەرئۇ ئېنىقلىنىشىش مەرەز، چې ئەۋۋەتتىش ئېسىۋېتىسىۋۇشاۋۇ.	ئېسىۋېتىسىۋە	ئەۋۋەتتىش ئېنىقلىنىشى	10	1 مەزگىل (2 ساۋىسۇۋەر)	ئۇستازلار - ئۇۋەرۋۇرۇ - ۋ. سۈرەۋۇش - ۋ.ئۇ. چېسۇش - ۋ. ئېسىۋۇش - س. ئېسىۋۇش - س. ئېسىۋۇش ۋېرىۋۇ	ۋۇۋۇ 1 (ئاسۇ ۋەمىرا): 36,025/- مۇۋەققەت ۋۇۋۇ 2 (ئاسۇ ۋەمىرا مەرى بېسۇۋۇش): 39,550/- مۇۋەققەت ۋۇۋۇ 3 (مەرەئاسىر بېسۇۋۇش): 39,550/- مۇۋەققەت
ذەمەرەتتە ئەو ۋەزىپەسىز	9 ئۇقۇم	ۋۇستازلار ئەو چېمپىئونلۇق ئۇنۋانلىرى - ۋۇۋۇۋۇ	• ئاۋۇ.بىۋ.ئا. ئەھۋۇنىگە ئۇقۇم 7 مۇۋەققەت ئاھەرۋۇنۇ خەمىش ساھۋىۋىنىڭ ئۇنۋانلىرىغىلارنىڭ بېسىۋېتىلۋېتىلگەن. ھەر خەۋىزىگە ئىشتىرىكچى ۋېرىرەتتىلۋېتىلگەن، ر. چېسىۋېل ئاۋۇۋۇنۇ / ھەر.چې.سې.ئاۋ.ئا.ئۇ ئېسىۋېتىسىۋە چېڭگېرىس "سې" ۋۇسۇ مۇۋەققەت ئاھەرۋۇنۇ خەمىش بېسىۋېتىلۋېتىلۋېتىلگەن. مۇۋەققەت، س. ھەر.ۋې.ئاۋ.چې.ئاۋ ئەئۇۋ 6.0 مۇۋەققەت ئاھەرۋۇنۇ خەمىش ۋېرىۋېتىلۋېتىلگەن. مۇۋەققەت، س. ھەر.ئا.ئاۋ ئېنىقلانغان ئېسىۋېتىسىۋە ھەرئۇ ئېنىقلىنىشىش ۋۇسۇۋۇش مۇۋەققەت ئاۋۇشۇۋەرئۇ ئېنىقلىنىشىش ۋۇسۇۋۇلىۋېتىلگەن. • ئاۋۇشىرەرئۇسۇ ئەمىش بېسىۋېتىلۋېتىلگەن سەرقىرەتتە ئېسىۋېتىسىۋە ھەرئۇ ئېنىقلىنىشىش مەرەز، چې ئەۋۋەتتىش ئېسىۋېتىسىۋۇشاۋۇ. مۇۋەققەت، ر. شەرگىز گۇسىۋەۋەتگەنىش (شەرگىز گۇسىۋەۋەتگەنى ھەرەھ ئەھۋۇنىگە) ۋۇسۇۋۇلىۋېتىلگەن. مۇۋەققەت، س. ئاۋۇ.بىۋ.ئا. ئەھۋۇنىگە ئۇقۇم 4 ئۇ ساھۋىۋىنىڭ ھەرەھ ھەرئۇ ئېنىقلىنىشىش بېسىۋېتىلۋېتىلگەن. مۇۋەققەت، س. ھەر.ئا.ئاۋ ئېنىقلانغان ھەرەھ ھەرئۇ ئېنىقلىنىشىش ۋۇسۇۋۇش مۇۋەققەت ئاۋۇشۇۋەرئۇ ئېنىقلىنىشىش ۋۇسۇۋۇلىۋېتىلگەن. - ئاۋۇشىرەرئۇسۇ ئەمىش بېسىۋېتىلۋېتىلگەن سەرقىرەتتە ھەرەھ ھەرئۇ ئېنىقلىنىشىش مەرەز، چې ئەۋۋەتتىش ئېسىۋېتىسىۋۇشاۋۇ.	ئەۋۋەتتىش بېسىۋېتىلۋېتىلگەن	ئەۋۋەتتىش ئېنىقلىنىشى	30	1 مەزگىل (2 ساۋىسۇۋەر)	ۋۇستازلار ئەو چېمپىئونلۇق ئۇنۋانلىرى (19:35 - 22:15)	ۋۇۋۇ	ۋۇۋۇ 1 (ئاسۇ ۋەمىرا): 31,035/- مۇۋەققەت ۋۇۋۇ 2 (ئاسۇ ۋەمىرا مەرى بېسۇۋۇش): 33,855/- مۇۋەققەت ۋۇۋۇ 3 (مەرەئاسىر بېسۇۋۇش): 36,675/- مۇۋەققەت

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ބ.ބ.ބ.ބ.ބ.ބ.ބ.ބ.ބ.ب.ب.ب

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ.ބ.ރ.ބ.ން ؛ ؛ ؛

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ذﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ	ﷺ 8	ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ.ބ.ސ.ބ. ބ.ބ.ؤ.ؤ.ؤ

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City, 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ISLAMIC UNIVERSITY OF MALDIVES
جامعة المالديف الإسلامية
ثيوريرگيدميگ ورسوگيج ڏيسهيسچ

ކުރެހި	ކ. ؋ؤسَرَؤ - ؋ؤوَهْدْحَرَهْ سِوچ - ء. سَرَمِوَرْ - ذ.ف. ھِوسَرَؤ - س. ڏسرؤڳَرْ - س. ڇِؤ	ڪُرِ 34,195/-	ڪُرِ 34,195/-
3 ھَرَبْ (6 سُوڊِسْھَس)	3 ھَرَبْ (6 سُوڊِسْھَس)	3 ھَرَبْ (6 سُوڊِسْھَس)	
30	10	30	
رَوِڻْ (22:15 - 03:30)	ڳِسِرِبِرْ ڦُوَرْ ھَدِ رَؤڳَيْ ڦُوَسْھَوَرْدَيْ ڳَرْوَسِڇ	رَوِڻْ (08:00 - 12:00)	رَوِڻْ (03:30 - 22:15)
ڏاڳَرَسْ ڳَسِمِڏُوَيْسْ	ڏاڳَرَسْ ڳَسِمِڏُوَيْسْ	ڏاڳَرَسْ ڳَسِمِڏُوَيْسْ	
ھَبَرَهِ	ھَبَرَهِ	ڇِرؤَرِ	
• سَڪُرِگَ ڳِيَرَوِڏُرْ سَرَوَهِ دَرَبَ ھَدِ.ڏِ.ڏَ. ١٥ ١٤٤٤ كَھَڪُرْمَ سَڪُرِگَ ڳِيَرَوِڏُرْمَ ١٥٤٤٥٤٤٤ سَوَرَبَوُ ڳَسِمِڏُرْمَ ڪُرِڏُوسْ. • ھَڪَ.ڏِ.ڏَ. ١٤ كَھَڪُرْمَ سَرَوَهِ ٤ ڏَرَبَ ھَدِ.ڏِ.ڏَ. سَوَهِ ڤِرُڏَهْ دَبَرَهِ ھَدِ ڳَرِڳَرْمَ ڳَسِمِڏُرْمَ ڪُرِڏُوسْ.	• سَڪُرِگَ ڳِيَرَوِڏُرْ سَرَوَهِ دَرَبَ ھَدِ.ڏِ.ڏَ. ١٤ كَھَڪُرْمَ سَڪُرِگَ ڳِيَرَوِڏُرْمَ ١٥٤٤٥٤٤٤ سَوَرَبَوُ ڳَسِمِڏُرْمَ ڪُرِڏُوسْ. • ھَڪَ.ڏِ.ڏَ. ١٤ كَھَڪُرْمَ سَرَوَهِ ٤ ڏَرَبَ ھَدِ.ڏِ.ڏَ. سَوَهِ ڤِرُڏَهْ دَبَرَهِ ھَدِ ڳَرِڳَرْمَ ڳَسِمِڏُرْمَ ڪُرِڏُوسْ.	• سَڪُرِگَ ڳِيَرَوِڏُرْ سَرَوَهِ دَرَبَ ھَدِ.ڏِ.ڏَ. ١٤ كَھَڪُرْمَ سَڪُرِگَ ڳِيَرَوِڏُرْمَ ١٥٤٤٥٤٤٤ سَوَرَبَوُ ڳَسِمِڏُرْمَ ڪُرِڏُوسْ. • ھَڪَ.ڏِ.ڏَ. ١٤ كَھَڪُرْمَ سَرَوَهِ ٤ ڏَرَبَ ھَدِ.ڏِ.ڏَ. سَوَهِ ڤِرُڏَهْ دَبَرَهِ ھَدِ ڳَرِڳَرْمَ ڳَسِمِڏُرْمَ ڪُرِڏُوسْ.
ھَڪْوَرَبْ ھَڏُ ڇِڪِمِشْ ھَبَرَهِ ڳَشْوَرَبْ	ھَڪْوَرَبْ ھَڏُ ڇِڪِمِشْ ھَبَرَهِ ڳَشْوَرَبْ	ھَڪْوَرَبْ ھَڏُ ڇِڪِمِشْ ھَبَرَهِ ڳَشْوَرَبْ	
7 ڪُرُڏُ	7 ڪُرُڏُ	7 ڪُرُڏُ	
• ڏَھِ سَمَبَرَهِ (ڇِ.ڊِ.ھَ. ١٤٤٤ ھَرُڏَهْ / ١٥.ھَ.١.ڊِ.س) ءُ 2 ڏَرَهْ / سَڪُرِگَ ڳِيَرَ ٥٠٤٤ مِرْ ڳُسْوَرُڳَرِ ڏَ. ھَرُڏَهْ، • ھَڏِ.ڏِ.ھَ. ١٤ كَھَڪُرْمَ ١٤٤٤ ھَرُڏَهْ 4 ءُ ١٥ ڤِرُڏَهْ ڏَبَرَهِ ڳَرِڳَرْمَ ڳَسِمِڏُرْمَ ڪُرِڏُوسْ.	ھَڪْوَرَبْ ھَڏُ ڇِڪِمِشْ ھَبَرَهِ ڳَشْوَرَبْ	ھَڪْوَرَبْ ھَڏُ ڇِڪِمِشْ ھَبَرَهِ ڳَشْوَرَبْ	
ڏَبَرْڳَسْ	ڏَبَرْڳَسْ	ڏَبَرْڳَسْ	

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ.ތ.ބ.ބ.ؤ.ؤ.ؤ

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ.ބ.ބ - ؟ ؟ ؟ ؟ - ؟ ؟ ؟ ؟ - ؟ ؟ ؟ ؟	3 ބަންދ (6 ސެކްشَن)	10	؟ ؟ ؟ ؟

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City, 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ژورنڭ ڤيرسۋ ڤرسۋۋ
جامعة الملديف الإسلامية
ISLAMIC UNIVERSITY OF MALDIVES

٦ ڤۮ ٢٠٢٤ ، ٢٠ ، ٢٠٣٧ ، ٢٠٣٧ ، ٢٠٣٧

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބަހުން ބަސްވާ ބަންދެއް
جامعة المالديف الإسلامية
ISLAMIC UNIVERSITY OF MALDIVES

ކޮންމެހެން ބަންދުގެ ބަދަލުކުރުން

ބަންދުގެ ނަންބަר	ބަންދުގެ ނަން	ބަންދުގެ ތަफުޞީލް	ބަންދުގެ ވަގުތު	ބަންދުގެ ބާވަތް	ބަންދުގެ ބަދަލު ކުރެވޭ ގޮތް	ބަންދުގެ ބަދަލު	ބަންދުގެ ބަދަލުގައި ބާއްވާ ބަންދުގެ ތަފުޞީލް	ބަންދުގެ ބަދަލުގައި ދައްކަންވާ ފައިސާ
ބަންދުން ބަންދުކުރުން ކުރުމުގެ ކުރިން ބަންދުކުރެވިފައިވާ ބަންދުތަކުން	9 ބަންދު	ڪُلِّيَّةُ الْعُلُومِ الْإِسْلَامِيَّةِ ڪُلِّيَّةُ الشَّرِيعَةِ وَالْقانُون	• ބަންދު ބަންދު ބަންދު ބަންދު، ކުރަން ބަންދު ބަންދު ބަންދުކުރާން ބަންދު ކަންކަން، ކުރިން ބަންދު ބަންދު ބަންދު ބަންދު 4 ބަދަލުން ކުރެވިފައި ހުންނަ ބަންދު ބަންދު ، ކ.ބ.ން.ބ ، ބ.ބ.ބ.ބ ، ، • ބަންދु ބަންދु ބަންދु ،ބ.ބ.ބ.ب ،ب.ب.ب.ب ،ب.ب.ب.ب ،ب.ب.ب

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ.ބ.ރ. ؋ ؋ ؋ ؋ ؋ ؋ ؋ ؋	3 ؋؋؋	؋؋؋ 3 ؋؋؋ ؋؋؋

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City, 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

؋ؿؾؾ ؋ؿؾؾ ؋ؿؾؾ

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކުރެހުންތައް ހިންގުމުން ހިންދާ ބަދަލުތަކުން ހެދިގެން ދިން ސާވޭ

ކުރެހުން ހިންގާ ބަދަލު/ ކުރެހުންތައް	ލިބިގެން ދާ ބަދަލު	ބަދަލުގައި ކުރެވިފައިވާ ބަދަލު	ބަދަލުގައި ކުރެވިފައިވާ ބަދަލުގެ ސަބަބު	ބަދަލުގައި ކުރެވިފައިވާ ބަދަލުގެ ތާریخ	ބަދަލުގައި ކުރެވިފައިވާ ބަދަލުގެ ބާވަތް	ބަދަލުގައި ކުރެވިފައިވާ ބަދަލުގެ ތफْصِيل	ބަދަލުގައި ކުރެވިފައިވާ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ބާރުން ދިން ބަދަލު
ކުރެހުންތައް ކުރެވުމުން ކުރިން ބިން ބިންކުރުން ބިން ބިންކުރުން ކުރެހުންތައް ކުރެވުން	9 ދުވަހު	ބިން ބިންކުރުން (eMIF) (by INCEIF	• ބިންކުރުން ކުރިން ބިން ބިންކުރުން ، ބިން ، ބިންކުރުން ، ބިން ، ބިންކުރުން ، ، ،

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ.ބ.ރ.ބ.ބ.ؤ.ؤ.ؤ

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

؛ءُوُمْ ءَسْرُوَمْ ءَمْ ءِسْرُوَمْ ءَمْ ءَسْرُوَمْ ءَمْ ءَسْرُوَمْ ءَمْ ءَ

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބަހުން ބަސްދީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ބަންދުތަކުން ބަންދުކުރެވިފައިވާ ބަންދުތަކުގެ ތफْصِيل

ދ.ބ.ބ.ބ. ؟

ؤ.ؤ.ؤ.ؤ

- ދ.ؤ.ؤ.ؤ. (ؤ.ؤ.ؤ.ؤ / ؤ.ؤ.ؤ.ؤ.ؤ)ގެ 2 ؤ.ؤ.ؤ / ؤ.ؤ.ؤ.ؤ.ؤ ؤ.ؤ.ؤ.ؤ.

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބަހުން ބަދަލުކުރާ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ،ؤ،ؤ،ؤ

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ.ބ.ސ.ބ. ؋ ؋ ؋

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ބަންދުކުރެވިފައިވާ ބިޑުތަކުގެ ތफْصِيل

ބަންދުކުރެވިފައިވާ ބަންދުގެ نمبر	ބ.ނ	ބަންދުކުރެވިފައިވާ ބަންދުގެ ނަން	ބަންދުކުރެވިފައިވާ ބަންދުގެ ތަފْصِيل	ބ.ބ.ބ.ބ ބ.ބ.ބ.ބ	ބ.ބ.ބ.ބ ބ.ބ.ބ.ބ	ބ.ބ.ބ.ބ ބ.ބ.ބ.ބ	ބ.ބ.ބ.ބ ބ.ބ.ބ.ބ	ބ.ބ.ބ.ބ ބ.ބ.ބ.ބ	ބ.ބ.ބ.ބ ބ.ބ.ބ.ބ
ބ.ބ.ބ.ބ ބ.ބ.ބ.ބ ބ.ބ.ބ.ބ	ބ.ބ.ބ.ب	ب.ب.ب.ب ب.ب.ب.ب	ب.ب.ب.ب ب.ب.ب.ب	ب.ب.ب.ب ب.ب.ب.ب	ب.ب.ب.ب ب.ب.ب.ب	ب.ب.ب.ب ب.ب.ب.ب	ب.ب.ب.ب ب.ب.ب.ب	ب.ب.ب.ب ب.ب.ب.ب	ب.ب.ب.ب ب.ب.ب.ب
ب.ب.ب.ب ب.ب.ب.ب ب.ب.ب.ب	4 ب.ب.ب.ب	ب.ب.ب.ب ب.ب.ب.ب ب.ب.ب.ب ب.ب.ب.ب ب.ب.ب.ب	• ب.ب.ب.ب (ب.ب.ب.ب / ب.ب.ب.

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

۲۷۰۰/- ڪُرُوڊ	ڪُرُ ڪُرُ - ١٠ ڪُرُ ڪُرُ ڪُرُ - ١٠ ڪُرُ ڪُرُ ڪُرُ - ١٠ ڪُرُ ڪُرُ

ISLAMIC UNIVERSITY OF MALDIVES
جامعة المالديف الإسلامية
ژوﷺرﷺژﷺ ﷺﷺﷺژﷺ ﷺﷺﷺژﷺ

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City, 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ﷺﷺﷺژﷺ ﷺﷺﷺژﷺ ﷺﷺﷺژﷺ	ﷺﷺﷺژﷺ ﷺﷺﷺژﷺ ﷺﷺﷺژﷺ	ﷺﷺﷺژﷺ ﷺﷺﷺژﷺ ﷺﷺﷺژﷺ
-	-	I ﷺﷺﷺ
ﷺﷺ ﷺﷺﷺژﷺ ﷺﷺﷺژﷺ ﷺﷺﷺژﷺ	ﷺﷺ ﷺﷺﷺژﷺ ﷺﷺﷺژﷺ ﷺﷺﷺژﷺ	ﷺﷺ ﷺﷺﷺژﷺ ﷺﷺﷺژﷺ ﷺﷺﷺژﷺ I ﷺﷺﷺ
• ﷺﷺﷺژﷺ ﷺﷺﷺژﷺ ﷺﷺﷺژﷺ

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ ، ، ،

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ISLAMIC UNIVERSITY OF MALDIVES

ކۯސްބަނާ ވަނުމަށް ބުއްދިވަންތަކަން ދިވެ އެންމެން

ކۯއަށް ވަނުމަށް ބުއްދި ވަކިވަންތަކުން ހުށަހެޅުން ތަކެއް ތަކެއްބަސް:

- ފުރިހަމަ ކޮންމެވެސް ކۯއަށް ވަނުމަށް ބުއްދި ފުރިން
- ބިން ވަކިވެ ސަރުކާރުން ބުއްދިއެއް ހުއްދަ ކުރުން ކެރެވެ .
- ބަދަލުވާގެ ހުއްދަ ކުރުން.
- ބާސްވެދާ ސަރުކާރުން 1 ފަރާތަށް.
- 2 ބޯފާރުން ބިން ވަކިކުރުން ދިން (ފާރުން ކۯއަށް ފުރިން ހުންނަ ވަކިވަންތަކުން ބަސްވާ)
- ކۯއަށްފައި ބާވަކުން (ފާރުން ކۯއަށް ފުރިން ހުންނަ ވަކިވަންތަކުން ބަސްވާ) ތިރީގައި - (https://ium-media.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/research-concept-paper-template-for-pg-programs-final-1672636992gmbSd.pdf)
  ބަދަލު - (https://ium-media.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/nmothg-ork-almfahym-dktor-aan-tryk-albhth-1714017744ubtr0.pdf)
  ދިވެހި - (https://www.ium.edu.mv/downloads)

- ފުރިހަމަ ކުރެވިފައި ވަކިވ، ފުރިހަމަވާ ފުރިން ބަދަލުކުރެވިފައި ވަކިން.
- ބަދަ ކުރުން ކުރިން ކۯއަށ ބުއްދިކުރެވެން ބަދަ ކުރުން ދިން ބަދަ ކުރުން ،ކۯ ،ؤ ،ؤ ،ؤ